


Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

U K A Z
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O DNK REGISTRU

Proglašavam **Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o DNK registru**, koji je donijela Skupština Crne Gore 25. saziva, na četvrtoj sjednici drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2014. godini, dana 16. decembra 2014. godine.

Broj: 01-1254/2
Podgorica, 19.12.2014.


PREDSJEDNIK CRNE GORE
Filip Vučanović

Na osnovu člana 82 tačka 2 Ustava Crne Gore i Amandmana IV stav 1 na Ustav Crne Gore, Skupština Crne Gore 25. saziva, na četvrtoj sednici drugog redovnog (jesenjeg) zasjedanja u 2014. godini, dana 16. decembra 2014. godine, donijela je

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DNK REGISTRU

Član 1

U Zakonu o DNK registru („Službeni list CG“, broj 39/11) u članu 1 poslije riječi: „krivičnog postupka“ dodaje se zarez, a riječi: „i utvrđivanje identiteta nestalih lica“ zamjenjuju se riječima: „utvrđivanje identiteta neidentifikovanih leševa i pronalaženja nestalih lica“.

Član 2

U članu 2 stav 1 riječ „uništavaju“ zamjenjuje se riječju „upoređuju“.
U stavu 2 poslije riječi: „u skladu sa“ dodaje se riječ „ potvrđenim“.

Član 3

Poslije člana 4 dodaje se novi član koji glasi:

„ Upotreba rodno osjetljivog jezika

Član 4a

Izrazi koji se u ovom zakonu koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu. “

Član 4

Član 5 mijenja se i glasi:

„Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeća značenja:

1) **DNK analiza** označava skup primijenjenih biohemijskih i molekularno genetičkih metoda za izdvajanje molekula DNK iz biološkog uzorka za DNK analizu, umnožavanje fragmenata određenih genetskih lokusa iz izdvojenih molekula DNK, elektroforetsko razdvajanje umnoženih DNK fragmenata, detekciju razdvojenih fragmenata i sekvenci, utvrđivanje prisutnih varijanti alela na DNK fragmentu ili redosljeda baza u određenoj DNK sekvenci;

2) **nesporni biološki materijal** je materijal za koji se zna od koga potiče, koji služi za upoređivanje sa spornim biološkim materijalom pronađenim prilikom vršenja uviđaja, obdukcije ili tjelesnog pregleda;

3) **sporni biološki materijal** je materijal za koji se ne zna od koga potiče, koji služi za upoređivanje sa spornim biološkim materijalom pronađenim prilikom vršenja uviđaja, obdukcije ili tjelesnog pregleda;

4) **uzorak za DNK analizu** je uzorak biološkog materijala (krv, pljuvačka, sperma, druga tkiva i dr.);

5) **DNK profil** je uređeni numerički niz koji predstavlja skup identifikacionih karakteristika nekodirajućeg dijela DNK uzorka koji je dobijen analizom DNK markera;

6) **nekodirajući dio DNK** je područje hromozoma koje ne sadrži genske karakteristike, odnosno ne sadrži informacije o specifičnim nasljednim karakteristikama lica;

7) **DNK marker** predstavlja genetski lokus u molekulu koji sadrži različite informacije kod različitih lica;

8) **genetski lokus** je određeni dio DNK molekula;

9) **jedinstveni identifikacioni broj** je bročano-slovna oznaka uzorka od kojeg je taj rezultat dobijen i koji je jedinstven za svaki DNK profil.“

Član 5

U članu 7 stav 1 tačka 5 mijenja se i glasi:

„5) DNK profil neidentifikovanih leševa;“.

Poslije tačke 5 dodaje se nova tačka koja glasi:

„5a) DNK profil nestalih lica;“.

Tačka 7 mijenja se i glasi:

„7) jedinstveni identifikacioni broj“.

Poslije stava 1 dodaju se dva nova stava koji glase:

„Rezultati DNK analize iz stava 1 ovog člana, ne smiju da sadrže informacije o specifičnim nasljednim karakteristikama lica.

Ako se utvrdi da rezultati DNK analize iz stava 1 ovog člana sadrže DNK marker sa specifičnim nasljednim karakteristikama, rezultat tog DNK markera se briše, a DNK marker se ne smije više upotrebljavati.“

Član 6

U članu 8 stav 1 tačka 1 poslije riječi „registar“ tačka-zarez briše se i dodaju riječi: „i jedinstveni identifikacioni broj;“.

Tačka 3 mijenja se i glasi:

„3) svojstvo lica čiji je DNK profil unešen u DNK registar u krivičnom postupku, krivično djelo, odnosno svojstvo drugog lica čiji je DNK profil unešen u DNK registar;“.

Tačka 4 mijenja se i glasi:

„4) naziv i sjedište organa koji je naložio DNK analizu, i broj zahtjeva, odnosno naredbe kojom se traži DNK analiza.“

Član 7

U članu 9 stav 1 poslije riječi: „ovog zakona“ stavlja se tačka, a riječi: „i drugih lica čiji je biološki materijal pronađen na mjestu izvršenja krivičnog djela ili se može dovesti u vezu sa krivičnim djelom“ brišu se.

Član 8

U članu 10 stav 1 riječi: „nestalih lica“ zamjenjuju se riječima: „neidentifikovanih leševa i pronalazačenja nestalih lica“.

Poslije stava 1 dodaju se dva nova stava koji glase:

„Rezultati DNK analize moraju biti urađeni u skladu sa naučno–testiranim i odobrenim DNK metodama radne grupe za DNK evropske mreže forenzičkih naučnih instituta (European Network of Forensic Science Institutes – ENFSI).

Rezultati DNK analize treba da sadrže i analiziran set DNK markera, u skladu sa važećim evropskim standardima.“

Član 9

Član 11 mijenja se i glasi:

„Vođenje DNK registra i dostavljanje rezultata DNK analize

Član 11

DNK registar uspostavlja, vodi i njime upravlja organ uprave nadležan za poslove policije preko Forenzičkog centra, kao posebne organizacione jedinice (u daljem tekstu: Forenzički centar).

DNK registar je elektronski vođena baza podataka.

Laboratorija koja je izvršila DNK analizu (u daljem tekstu: DNK laboratorija) za potrebe krivičnog postupka dostavlja rezultate DNK analize organu uprave nadležnom za poslove policije (u daljem tekstu: policija), u roku od tri dana od dana izvršene analize.

Bliži način dostavljanja rezultata DNK analize iz stava 3 ovog člana utvrđuje organ državne uprave nadležan za unutrašnje poslove (u daljem tekstu: Ministarstvo).“

Član 10

Član 12 briše se.

Član 11

Član 13 mijenja se i glasi:

„Obradu podataka u DNK registru vrše zaposleni u Forenzičkom centru koji su kvalifikovani i obučeni za poslove obrade podataka, koje za to ovlasti starješina policije (u daljem tekstu: ovlašćena lica).

Svaki pristup ovlašćenog lica DNK registru mora biti elektronski evidentiran.“

Član 12

Član 15 mijenja se i glasi:

„Državni tužilac, sud ili policija mogu zahtijevati vještačenje, odnosno pretraživanje DNK registra radi upoređivanja DNK profila dobijenog DNK analizom sa DNK profilom koji se već nalazi u DNK registru.

Upoređivanje DNK profila vrši se unošenjem DNK profila u DNK registar.

Nakon izvršenog upoređivanja, ovlašćena lica dostavljaju organima iz stava 1 ovog člana pisani izvještaj o rezultatu upoređivanja.

Izuzetno od stava 2 ovog člana, DNK profili srodnika nestalih lica ne mogu se upoređivati sa DNK profilima iz člana 7 stav 1 tač. 1 do 4 ovog zakona, osim DNK profila koji pripadaju nestalim licima i neidentifikovanim leševima iz člana 7 stav 1 tačka 4 ovog zakona.“

Član 13

Član 17 mijenja se i glasi:

„DNK profili iz DNK registra brišu se na osnovu odluke suda, državnog tužioca, Ministarstva, policije, po službenoj dužnosti, kao i na zahtjev lica čiji su DNK profili unijeti u DNK registar.“

Član 14

Član 18 mijenja se i glasi:

„Odluku o brisanju DNK profila iz DNK registra sud će donijeti ako se u toku krivičnog postupka utvrdi da DNK profil ne pripada optuženom ili licima kojima je izrečena mjera bezbjednosti obaveznog psihijatrijskog liječenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi, kao i kad se utvrdi da DNK profil pripada neidentifikovanom lešu.

Odluku o brisanju DNK profila iz DNK registra državni tužilac će donijeti ako se u toku krivičnog postupka utvrdi da DNK profil ne pripada okrivljenom.

Ministarstvo će donijeti odluku o brisanju DNK profila iz DNK registra kad utvrdi da:

- je DNK profil pogrešno unijet;
- pripada nestalom licu, odnosno srodniku nestalog lica, kad lice čiji je DNK profil unijet u DNK registar bude pronađeno;
- pripada umrlom licu, po isteku tri godine od smrti, kao i istekom zakonom utvrđenog roka za čuvanje DNK profila.

Policija će donijeti odluku o brisanju DNK profila iz DNK registra ako se u toku krivičnog postupka utvrdi da DNK profil ne pripada osumnjičenom.

DNK profil iz DNK registra briše se po službenoj dužnosti kad ovlašćeno lice utvrdi da je DNK profil pogrešno unijet ili utvrdi od koga potiče DNK profil dobijen analizom spornog biološkog materijala.

Odluku o brisanju DNK profila sud, državni tužilac, Ministarstvo, odnosno policija donosi najkasnije u roku od 15 dana od dana utvrđivanja činjenica iz st.1 do 4 ovog člana i dostavlja Forenzičkom centru bez odlaganja.“

Član 15

Član 19 mijenja se i glasi:

„Brisanje DNK profila na zahtjev lica

Član 19

DNK profil briše se na zahtjev lica čiji se DNK profil nalazi u DNK registru, ako prestane osnov iz člana 7 stav 1 tač. 1 ili 2 ovog zakona po kojem je DNK profil tog lica unijet u zbirku DNK profila.

Zahtjev za brisanje DNK profila iz DNK registra lice iz stava 1 ovog člana podnosi organu iz člana 18 st. 1, 2 i 4 ovog zakona, zavisno od osnova iz člana 7 stav 1 tač. 1 i 2 ovog zakona po kojem je DNK profil tog lica unijet u zbirku DNK profila.

DNK profil srodnika nestalog lica briše se iz DNK registra na njegov zahtjev.

Zahtjev iz stava 3 ovog člana srodnik nestalog lica podnosi Ministarstvu.“

Član 16

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj 24-5/14-1/4

EPA 584 XXV

Podgorica, 16. decembar 2014. godine

SKUPŠTINA CRNE GORE 25. SAZIVA

 **PREDSEDNIK**
Ranko Krivokapić